



BILTEN ZA PRAĆENJE SUŠE




Preliminarna analiza /januar 2024.godine

Odsjek za primijenjenu meteorologiju i klimatske promjene

U januaru su padavine bile u kategoriji normalno osim u oblasti Bijelog Polja gdje je bilo i dalje sušno. Takve klimatske prilike su bile praćene temperaturama iznad prosijeka, tako da je u skoro svim krajevima Crne Gore bilo toplo (www.meteo.co.me, praćenje i ocjena klime).

Analiza SPI 6, SPI9 i SPI12 indeksa pokazuje da su se takve prilike odrazile na nivoe nadzemnih i podzemnih voda tako da su bili u blagom padu u oblasti Kolašina, centralnom i južnom regionu.


STANDARDIZOVANI INDEKS PADAVINA SPI (1, 3,6,9)






Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore


PODGORICA




NIKŠIĆ




CETINJE



BAR



ULCINJ





Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore

ANALIZA UTICAJA

Na osnovu praćenja i analize vrijednosti SPI 1,2,3,6 ,9 i 12 (SPI graf./januar'24), koji su u velikoj mjeri u korelaciji sa zalihama produktivne vlage u zemljištu i nivoima površinskih i podzemnih voda, data je ocjena preovlađujućih uslovi vlažnosti tokom mjeseca i procjena njihovog uticaja na poljoprivredne kulture (vegetaciju) i hidrološke prilike po regionima:

Tabela 1. Analiza su-nih uslova

	SPI1	Meteorološka	SPI2	SPI3	Poljoprivredna	SPI 6	SPI9	SPI12	Hidrološka
sjevni region		NE			NE				NE
Pljevlja	N	Na nivou prosjeka	N	UV	Normalni uslovi vlažnosti	UV	VV	EV	Visok nivo podzemnih i nadzemnih voda
Žabljak	N	Na nivou prosjeka	N	N	Normalni uslovi vlažnosti	N	UV	EV	Visok nivo podzemnih i nadzemnih voda
Kolašin	N	Manji deficit padavina	N	N	Padavine koje su do sada registrovane održavaju povoljnu vlažnost zemljišta i zimsku rezervu vlage	N	N	N	Nivo nadzemnih i podzemnih voda u padu
centralni region	SPI1	Meteorološka	SPI2	SPI3	NE	SPI6	SPI9	SPI12	NE
Podgorica	US,N	deficit padavina	N	N	Tokom prve dekade mjeseca SPI-1 bio je u klasi umjereno sušno ,a onda tokom druge polovine mjeseca u klasi normalni uslovi vlažnosti.Ova kolebanja nijesu uticala na mirovanje prezimljujućih poljoprivrednih kultura	N	N	N	Nivo nadzemnih i podzemnih voda u manjem padu
Nikšić	N	deficit padavina	N	N	Tokom cjelog mjeseca januara (SPI-1),međutim ,u ovo doba godine ono nije imalo uticaja na poljoprivredne kulture koje se većinom nalaze u fazi biološkog zimskog mirovanja.	N	N	N	Nivo nadzemnih i podzemnih voda u padu
Cetinje	N	Manji deficit padavina	N	N	Prema vrijednostima SPI 1 sadržaj vlage u zemljištu pokazuje blago pogoršanje u površinskim slojevima tla krajem mjeseca.),međutim ,u ovo doba godine ono nije imalo uticaja na poljoprivredne kulture koje se većinom nalaze u fazi biološkog zimskog mirovanja.	N	N	N	Nivo nadzemnih i podzemnih voda u padu



Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore

južni region	SPI1	Meteorološka	SPI2	SPI3	NE	SPI6	SPI9	SPI12	NE
Bar	N	Na nivou prosjeka	N	N	Ako se izuzme kratkoročno pogoršanje uslova vlažnosti tokom početka mjeseca , stanje vlažnosti površinskih slojeva tla u januaru je bilo zadovoljavajuće i ozime poljoprivredne kulture koje na ovom području nijesu prekidale vegetaciju, mogle su optimalno da zadovolje svoje potrebe za vodom	N	N	N	Nivo nadzemnih i podzemnih voda u padu
Ulcinj	N	Na nivou prosjeka	N	N	Svi SPI pokazatelji vlažnosti govore o promjeni uslova vlažnosti , međutim ,u ovo doba godine ono nije imalo uticaja na poljoprivredne kulture koje se većinom nalaze u fazi biološkog zimskog mirovanja.	N	N	N	Nivo nadzemnih i podzemnih voda u padu

Vrijednosti SPI	Uslovi vlažnosti (oznaka)
≥ 2	Ekstremno vlažno (EV)
1.5 do 1.99	Vrlo vlažno (VV)
1.0 do 1.49	Umjereno vlažno (UV)
-0.99 do 0.99	Normalno (N)
-1.0 do -1.49	Umjereno sušno (US)
-1.5 do -1.99	Vrlo sušno (VS)
≤ -2	Ekstremno sušno (ES)